

# PULA IMVUILA

>> GROWING FOOD >> GROWING PEOPLE >> GROWING PROSPERITY >>



MOTSHEANONG  
2016



(Setshwantsho se nkilwe ke Johan Kriel)

## Nahanisia ka sehla se fetileng

**R**e le balemi re tshwanetse ho phehella ntlatfato. Selemo le selemo re tshwanetse ho phehella ho etsa dintho ka mokgwa o betere ho feta wa nako e fetileng. Monongwaha e bile selemo se boima haholo ho balemi ba bangata ba Afrika Borwa. Komello e bile bothata bo boholo ka ho fetisisa bo ileng ba kgina balemi. Balemi ba bang ba sitilwe ho kotula letho ho hang. Ho bile boima ruri, empa re lokela ho hlohlora lerole le ho simolla hape.

Balemi ba na le mamello, mme ba bangata ba tlanne ba fumane mekgwa ya ho simolla hape le ho bopa moo ho senyehileng teng. Sephiri sa ho kena hape tlahisong ha se ho lla o ntse o kgutsitse. Hopola hore balemi ba bangata ba ntse ba tshwa-

na le wena. Tlohela ho llela ka kobong. Buisana le balemi ba bang ba leng mathateng a tshwanang le a hao, buisana le baemedi ba tsa temo. Hape buisana le balaodi ba katoloso. Buisanang ka mekgwa le maqheka a ho itokisetsa komello ya nako e tlang. Ithute ka diphoso tsa hao le tsa baahisan ba hao hore o tle o dule o le malala-a-laotswe kgahlanong le dinako tse boima tse tlang.

### Maqheka ke afe ha o tadima komello e fetileng?

Ntho eo ke ithutileng yona selemong sa komello ke hore balemi ba ileng ba nna ba hlokomeila tsa boholoka jwalo ka taolo ya mahola le mekgwa e metle ka kakaretso ba ile ba kgona ho kotula lethonyana le hoja pula e bile nyane

Koranta ya Grain SA ya  
bahlahisi ba ntseng ba hola

### Bala Ka Hare:

03 | Tsa boholoka  
tsamaisong ya mmapaka

04 | Grain SA – e sebetsa jwang

07 | Ho molemo ho  
ba mohiri wa sebele



05



06



07





## NKGONO JANE O BUA TJENA...

**E**mong le e mong wa rona o filwe mpho ya bohlokwahlokwa – mpho ya bophelo. Lefatsheng mona re filwe menyetla, mme ho itswela ho rona hore na re e sebedisa jwang maemong ao re kopenang le ona. Hore setjhaba sa rona se sebetse hantle, e mong le e mong o tshwanetse ho jara boikarabelo diketsong tsa hae, le ho kenya letsoho setjhabeng. Mmuso le boradipolotiki ha se bona ba re jarelang boikarabelo – boikarabelo ke ba rona, ba dikelello tsa rona le diketsosha tsa rona.

Tsamaiso ya mmuso e tshwana le ya 'stokfele'.

- Ditho tsa stokfele di ikgethela baetaapele ba tsona (batshwari ba ditulo) – Hona ho tshwana le diketho tsa kakaretso moo re ikgethelang baetaapele ba naha.
- Ditho tsa stokfele di kenya diphehiso tsa tsona 'mokotleng wa tjhelete' (Hona ho tshwana le baahi ba lefang lekgetho la mmuso).
- Qeto ya hore tjhelete e sebediswa jwang ke qeto ya ditho tsa stokfele, mme e mong le e mong o tshwanetse ho ikobelala melawana e behilweng (melao e etswa ke palamente).
- Stokfeleng, tjhelete e ka sebediswang ke feela e ileng ya bokellwa e etswa ho ditho, le teng ho ya ka melao ya stokfele. Tjhelete feela eo mmuso o nang le yona ke e ileng ya bokellwa ke SARS (Tshebeletso ya Leketho la Afrika Borwa) e le e tswang ho baahi ba lefang lekgetho la naha.
- Haeba o se setho sa stokfele, mme o sa ntshetho mokotleng wa sona, ha ho letho leo o ka le bellabang ho sona.
- Ha tjhelete e fela, dintho kaofela di ema ts! Ha ho letho le tswelang pele.

Kaofela re utlwisia ka moo stokfele se sebetsang ka teng, empa ho bonahala eka ha re utlwisia ka moo mmuso o sebetsang ka teng – tjhelete e kenang le tjhelete e sebediswang. Ho bonahala eka re fetoha setjhaba se lebelletseng hore mmuso o lefelle ntho e nngwe le e nngwe – tshebetso ya bongaka ya mahala, diphenshene tsa mahala, diphenshene tsa thuso ya bana tsa mahala, diphenshene tsa mahala le dithuso tse ding tsa mahala, dikema tsa phepo, thuto ya mahala, le tse ding tse jwalo. Potso e kgolo ke ena – tjhelete e tla tswa hokae? Mesebetsi ha e yo – ha o hirilwe o sebetsa, kapa o le motho ya itshebetsang (jwalo ka molemi), o kenya letsoho ikonoming ka seo o se lefang – o lefa VAT, le lona lekgetho la tjhelete eo o e fumanang, le lona lekgetho la mafura, jwalojwalo. Le ha ho le jwalo, Haeba o sa tshehetse ka tjhelete, nnete ke hore seabo sa hao ke se fokolang naheng le mmusong. Re na le tshabo ya hore re ya moo mmuso (jwalo ka stokfele) o tla hloleha ho lefella ntho e nngwe le e nngwe. Jwale re tla etsa jwang? Re tla fedisa jwang boipelaetso ba batho ba bangata, ba kgathetseng matla, ba setjhaba sa rona?

A re nkeng boikarabelo ba bophelo ba rona – diketho tsa rona, bana ba rona, malapa a rona le setjhaba sa rona. Qetellong motho ke karolwana e nyane ya setjhaba sa rona, mme e mong le e mong wa rona o tshwanetse ho etsa qeto a hlaphohetswa hantle hore e be karolo e phelang ya ikonomi ya rona le ho ba moahi ya nang le boikarabelo wa naha ya rona. Wena, tswela pele ka temo – ka ho etsa jwalo, o kenya letsoho kahong ya bohlokwa ya Afrika Borwa!

*Taolo ya lehola e hlokolosi pabalong ya mongobo mobung, haholoholo ha dimela di le tlasa kgatello (Setshwantsho se nkilwe ke Jerry Mthombothi)*

## Nahanisia ka sehla se fetileng

hakaalo. Lethonyana ha le tshwane le ho ba siyo ho hang, haholoholo ha ditheko tsa dijothollo di phahame. Motheho wa tsena tsohle ke pabaloo ya mongobo.

Ke dinakong tse boima tse kang tsa selemo seo re fetileng ho sona moo re lemo-hang sekgaahlha se sebe seo mahola a nang le sona dijothollong tsa rona. Ho hlokolosi hore re be le bonnete ba hore lenaneo la rona la hofafatsa le sebetsa hantle ho qoba bothata bona. Moo mahola a bileng mangata, kgolo ya dijothollo e ile ya kgineha empa moo mahola a ileng a laolwa teng, dijothollo tse ngata di ile tsa bonahala di le ntlenyana. Mahola ke sera se seholo sa molemi wa dijothollo, haholoholo nakong ya komello.

Ntla e nngwe eo ke e lemohileng sehleng se fetileng ke tahleheloa ya metsi a mangata ka baka la ho phalla ha ona. Mohlomong o se o lemohile, haholoholo mabatoweng a ka bophirimela a naha, moo dikarolong tse tlase poone e nnileng ya eba talanyana le ho hola hantlenyana. Haeba masimo a hao a sa batalla ka ho lekana, le methakala e fokola, o lahlehelwa ke metsi a mangata ka baka la ho phalla hona. Re tshwanetse ho leka ka hohle ho thibela boemo bona ka hohle ka moo re kgonang ka teng. Lerothothi ka leng le bohlokwa.

Ntla e nngwe ya bohlokwa ke manyolo. Ena ke taba e rarahaneng, e hlokang kutlwisiso e ntla ya maemo a tlaeamente hore motho a kgone ho etsa diqeto tse ntla. Nakong ya komello, mohlomong o se o lemohile masimo a mang a poone moo poone e bonahetseng e hola hantle empa moo qetellong ho sa kang ha eba diqo kapa dijothollo tsa letho ho ona. Hona e ka nna yaba ho bakilwe ke molemi ya ileng a fafatsa manyolo pooneng ya hae pele ho fihla motjheso o phahameng haholo le komello e matla, e leng nakong eo poone e neng e qala ho ba tlasa kgatello e matla. Ka nako tse ding re beha dijothollo tsa rona tlasa kgatello e sa hlokahaleng nakong eo re sebedisang manyolo ka yona.

Haeba o dumela hore komello e tla ba teng, qeto e ntla e tla ba ho qoba taba ya hofafatsa manyolo hodima mobu ho fihlela

nakong eo pula e lekaneng e seng e nele, mme dimela di se di hola hantle. Ka mothato ona, o ka nna wa kotula lethonyana le itseng ka ha semela se tla be se sa ka sa eba tlasa kgatello e jwalo. Hopola hore ha semela se le tlasa kgatello, mme wena ofafatsa manyolo hodima mobu, hona ho tla beha semela tlasa kgatello e tswelang pele. Empa ha dimela di hola hantle ka potlako, ke moo manyolo a tla ba le meleme e itseng. Taba ya nako e bohlokwa haholo.

Ha o ntse o sheba dibaka ka ho fapanha tsona nakong ya komello, o tla lemoha phapano ya dijothollo tsa poone ho tloha polotong e nngwe ho isa ho e nngwe. Ntle le taolo ya mahola, bothata bo bong ke ba kgetho ya mofuta wa peo e jetsweng. Mefuta e meng ya poone e hola hantle nakong ya komello ho feta e meng. Ka baka lena, ho bohlokwa ho ikopanya le baemedi ba fapaneng ba thekiso ya dipeo hammoho le ho ba teng dikopanong tsa matsatsi a balemi, e leng moo ho shejwang diteko tsa mefuta e fapaneng ya dipeo. Dula o hlwaiile tsebe, o butse mahlo. Dikhamphani tse ngata di se di le teng tse leng mothating wa ho hlahisa ka semolao mefuta ya dipeo tse sa tshabeng komello.

Ha re bua ka balemi ba fapaneng mabapi le bothata bona ba komello, ba bangata ba tla o bolella hore ba tshwenyehile ka pabaloo ya dijetho tsa dijetho tse ka baka la komello. Ena ke qaka ya qetellong. Re le balemi re tshwanetse hore ka nako tsohle re sebetsane le ho ntla fatsa mekgwa ya rona ya tlahiso le ya tsamaiso, eseng feela re itjhebile ka borona, empa re shebile ho fepa setjhaba. Dilemo tsa komello di tla boela di etla, mme rona re le balemi re tshwanetse ho ikamahanya, ho ntla fatsa le ho ithuta ka mathata a dilemo tse re fetileng ho tsona. Sepheo mona ke ho ntla fatsa mekgwa ya rona ya tlahiso re ntse re shebile dilemo tse ka pele.

**Ditaba tsena re di kumelwa ke Gavin Mathews, Kgau Tsamaisong ya tsa Tikoloho. Ho tseba haholwanyane romella e-meile ho gavmat@gmail.com.**

# Tsa bohlokwa tsamaisong ya mmaraka

**N**akong ya ho bala ditaba tsena mohlomong re tla be re ntse re le tlasa komello kapa mohlomong e se e fetile. Tabataba ke hore ho ke ke ha kgonahala ho jala sejothollo maemong ana, haese mohlomong merohonyana kapa yona furu. Ka baka lena, e mong a ka botsa hore hobaneng re bua ka tsamaiso ya papatso (mmaraka). Sheba ditaba tsena e le katoloso ya ditaba tse fetileng moo re buileng ka taba ya ha dintho di sa tsamaye hantle kgwebong ya hao.

Bao ba ileng ba phonyha komellong ka soba la nale ho fihlela nakong ya ho bala lengolo lena ba tshwanetse ho lemotha hore ba tshwanetse ho fetola kgwebo ya bona hore e ikamahanye le maemo a komello. Komello ke karolo ya tikoloho ya temo ya rona Afrika Borwa.

Sebedisa nako ya hao ho nahana hape le ho boela o etsa meralo e metjha ya kgwebo ya hao, mme o kenyelsetse le yona tsamaiso ya papatso. Nthia ya sehlooho tswelopeleng ya polasi ke ho dula o le sehlhollong sa ditshekamelo tsa mebaraka.

Nakong eo o nahangan ho fetola kgwebo ya hao ya temo hammoho le ho nahana taba ya ho hlahisa dihlahisa tse ding, le ka mohla o se ke wa hlahisa bongata bofe kapa bofe ba sehlahisa pele o eba le bonneta ba mmaraka/papatso ya sehlahisa sa hao. Ke taba ya bohlokwa haholo hore o kgone ho mmaraka sehlahisa sa hao ha se se se loketse ho mmarakwa.

## Mokgwa wa ho ntlafatsa tsamaiso ya papatso

Are ke re shebe **dikeletso tse haufi** tsa ho ntlafatsa tsamaiso ya papatso.

- Haeba bonneta bo le siyo mabapi le mmaraka, mme eba o ikutlwa ho iteka mabapi le mmaraka, etsa hoo ka mokgwa o monyane o ke keng wa o bakela tshenyehelo e kgolo.
- E le karolo ya leano la mmaraka, tlrophollo ya mmaraka e tlamehile ho etswa – fumana ditaba ho bareki mabapi le kgonahalo ya tse lebelletsweng ke bareki mabapi le sehlahisa se itseng. Mona Afrika Borwa, bareki ba ikgonang ba ithekela mabenkeleng a maholo, mme ba dikojwana di mhetleng bona ba ithekela barekising ba ditseleng, le di-spazashopong ho ya ka dithoko tse fapaneng tsa bona.
- Fumana lesedi le batsi mabapi le mmaraka wa dihlahisa tseo o nahangan ka tsona. (Bala, eba teng matsatsing a balemi, etela bahlahisi ba bang, jwalojwalo).
- Etela dibaka tsa mebaraka tse kang sesiu, thekisong ya dikgomo, mebaraka ya meroho, slagpalo, le tse ding. Ho bohlokwa ho tseba



*Etsa sohle se matleng a hao ho etsa bonneta ba hore semela ka seng se simolla hantle.*

tshebetso ya metjha ena e fapaneng ya mebaraka.

- Hlokomela haholo ho kgaola le ho fetola merero ya hao ya mebaraka hore o kgone ho fumana theko e ntle, e phahameng ka ho fetisisa. O ka mpa wa kgotsofalla palohare e ntle empa e tsitsitseng.
- Haeba ho kgonahala, leka ho arola metjha ya mebaraka ya sehlahisa se itseng ho ya ka metjha e mmedi kapa e fetang moo.
- Haeba ditjeho tsa tlahiso di tsejwa, ho bonolo ho etsa qeto mabapi le theko e tlasetlase ya sehlahisa. Nnete ke hore ho a hlokahala ho tseba ditshenyehelo tsa tlahiso ya hao le ho sebetsa theko e tla o fa phaello e itseng.
- Laola papatso/mmaraka ya hao.
- Batla kapa batlisisa le ho nka menyelta ka mebaraka e sa tlwaeleheng haholo – mmaraka o monyane, o shebaneng le sehlahisa se itseng feela, e ka ba monyetla o motle haholo.
- Qetellong, bokella moralo wa mmaraka wa hao o tla ba karolo ya lenaneo la tsamaiso tlahisong ya hao mabapi le mosebetsi wa hao o ikgethileng.
- Moralo wa mmaraka o tlamehile ho ba le tlhaloso ya mokgwa kapa mekgwa e ilo sebediswa ho mmaraka sehlahisa ka seng hammoho le hore thepa e tla ba e kae ka bongata, e tla bokellwa neng, le hore e tla bokellwa hokae, le hore poreisi e tla lebellwa e tla ba e kae. Hopola hore dihlahisa di ka mmarakwa ka mekgwa e fapaneng, e kang ena e latelang:
1. Dithekisi kontane kapa letsohong, e leng tse kang ho rekisa pela tsela, ho rekisa toropong kapa mmarakeng wa bohole (*boeremark*).
2. Difantis le tsona di tsejwa e le dithekiso. Dihlahisa tse kang meroho, ditholwana, dipalesa le dikgomo le tsona di ka rekiswa mono kapa tsa rekiswa ho ya ka theko e hodimodimo ya boithaopo ba moreki (*auction*). Ba bangata ba rona re na le mebaraka ya dihlahisa tse foreshes ditsheng tse kgolo tsa ditoropo.
3. Dikonteraka – e leng tumellano pakeng tsa moreki le morekisi mabapi le sehlahisa se itseng sa boleng bo itseng le bongata bo itseng bo rekiswang ka theko e itseng.

4. Dikonteraka tse sa tsitsang le tsa boikgethelo. Ona ke mofuta o ikgethileng wa ho mmaraka dihlahisa tse itseng, mme o hloka tsebo e batsi ya mokgwa ona.
  5. Keketso ya boleng e bolela hore ho etswa ho hong ho itseng sehlahisweng ho eketsa tshebetso le tshebediso ya sona molemong wa moreki, jwalo ka ho tshela kapa ho kenya di pakaneng tse nyane, ho ebola meroho le ho e pakela, ho hlahisa chutney, phofo ya poone, yoghurt le tse ding.
  6. Ho romela ka ntle – Kajeno thomello ya ka ntle ya dihlahisa tsa temo e se e le ntho e twae-hileng. Diphephetso tse kgolo tsa thomello ya ka ntle ke bongata, boleng le ho tshephala mokgweng ona hammoho le thomello e tsitsitseng ho ya ka dinako tse behilweng.
  7. Ho molemi wa dijothollo, mekgwa e meng e sa le teng, e kang ya ho ithekisetsa thepa ya hao ka ho otoloha disiung tse haufi le wena letsatsi le letsatsi ha o ntse o kotula ka theko e behilweng ya letsatsi le letsatsi – e leng ho bitswang ‘mmaraka wa hona moo’ (*spot market*). Tshekamelo ya moraorao tjena ya mebaraka ya dihlahisa tsa mapolasing ke ya hore mohlahi kapa sehlapha sa bahlahisi se bonahala se ntse se sekamela butlebutle mokgweng wa ho eketsa boleng dihlahisweng tsa bona le ho romella ka ntle dihlahisa tsa bona.
- Hore o atlehe ho mmaraka dihlahisa tsa hao – ho sa tsotellehe bongata ba tsona – o tlamehile ho hlahisa sehlahisa sa boleng, ho se pakela ka nepo, ho se tsamaisa ka nako le ho ikamahanya le ditlhophiso tse ding tse amanang le ho di mmaraka.

**Ditaba tsena re di kumelwa ke**  
**Marius Greyling, mophehisi ho tsa**  
**Pula Imvula. Ho fumana lesedi le batsi**  
**romella e-meile ho mariusg@mccgacc.co.za.**

# Grain SA - e sebetsa jwang



Setshwantsho sa 1 - 2: Seboka sa selemo sa Grain SA se neng se tshwaretswe  
NAMPO Park ka la 2 - 3 Hlakubele 2016.

**G**rain SA e ile ya tshwara Seboka sa yona sa selemo tshimolohong ya kgwedi ya Hlakubele monongwaha. Dihwai tse ngata di bile teng sebokeng sena, mme e bile baromuwa ba neng ba rometswe ke mabatowa a bona. Dihwai tse ngata di utlwisa tshebetso empa ditho tse ntjha di sa ntse di lefifing la hore qeto e etswa jwang mabapi le ba romelwang jwalo ka baromuwa Sebokeng.

## Grain SA ke eng, mme e sebetsa jwang?

Grain SA ke mokgatlo wa boithaopo wa dihwai tsa dijothollo. Hona ho bolela hore dihwai tse keneng kgwebong ya tlahiso ya dijothollo, tse nang le ditabatabelo tse tshwanang, di ka etsa qeto ya ho inehela jwalo ka ditho ka ho lefa lekgetho le hloka-halang la botho ho ya ka qeto ya Seboka.

Sepheo sa Grain SA ke ho fana ka tshehetso le ditshebelelso ho dihwai tsa dijothollo le ho ba molomo wa lentswe le kopanetsweng la dihwai tsa dijothollo ho shevana le ditaba tsa thepa ya dihwai hammoho le ditaba tse amang mmuso le bohole ba nang le seabo lefapheng lena. Tshehetso ena e mahlakore a mangata, mme e kenyeltsa ho beha leihlo ditabeng tsohle tse amang mosebetsi le tswelopele ya lefapha lena – ho tloha ho tse kenngwang mobung ho isa ditefellong tsa maeto, ditheolelo mafureng a diesel, diprojeke tsa dipuputso le tsa ntshetsopele hammoho le leanong la mmuso le amang lefapha lena la temo.

Ho hlakile hore haeba balemi ba ena le ditsebi tse ba sebeletsang dinakong tsohle, di ena le sehlopha se behileng leihlo mosebetsing

wa bona wa kgwebo, mme sehlopha sena se sebetsa jwalo ka bahlokomedi moo ho hloka-halang teng, balemi ba tla ba boemong bo bottle ba ho tsepamisa maikutlo hantle temong ya bona. Ke ka baka lena ho leng bohlokwa ho ba le mokgatlo o tjena. Hantlentle e se e le tlwaelo ya bohlokwa haholo hore dihlahiswa tse fapaneng di be le mekgatlo ya mofuta ona e thahassellang ditabatabelo tsa balemi. Ka baka lena, Grain SA hantlentle e tshwana le sehlopha se ikgethileng. Ditho di lefa 'tjhelete ya botho' eo re e bitsang ya 'lekgetho'. Hona ho fa ditho monyetsla ditokelong le menyetleng e hlahiswang ke mokgatlo, mme ditho di na le tokelo ditqetong tsa mokgatlo ho ya ka tokelo di nang le yona.

Ho bohlokwa ho utlwisa hore ha ho moo dipolotiki di kenang teng mokgatlong. Molaotheho wa Grain SA o bolela ka ho hlaka hore **ha se mokgatlo wa dipolotiki**, ha o laolwe ke mokgatlo ofe kapa ofe wa dipolotiki.

Grain SA e thehilwe hodima ditshiya tse nne tse matla:

1. **Grain SA ke mokgatlo wa boithaopo wa balemi ba dijothollo** o thehilweng ho eme-la ditabatabelo tsa ditho tsa ona.
2. **Grain SA e batla ho tadingwa e le mokgatlo wa bahlahisi ba dijothollo, o ikemetseng ka matla a ona.** Mokgatlo ona o kene ka setotswana ditabeng tsohle tse ntshetsang pele indasteri, mme ho ka buisanwa le ona ka ditaba tsa tsa-maiso le leano le amanang le indasteri.
3. **Grain SA ha se mokgatlo wa sepolotiki**, mme ditaba tsa ona ho sebetsanwa le tsoma ho ya ka bohlokwa ba tsona ho ipapisitswe

le dintlha tsa kgwebo ntle le ho ikamahanya le mokga ofe kapa ofe wa sepolotiki.

4. **Grain SA e laolwa ke balemi molemong wa balemi**, mme e hlomilwe ka mokgwa o lokolohileng wa taolo (wa demokerasi) wa e mong le e mong wa ditho ho baetapele ba kgethilweng ho etella pele ditho tsa ona. Molemi e mong le e mong wa dijothollo, ya hlahisang dijothollo ho di mmaraka, ya lefang lekgetho le behilweng kapa yona tjhelete ya botho ya mokgatlo, ya tshehetsang sepheo le Molaotheho wa Grain SA, ke yena eo e leng setho se phethahetseng sa Grain SA.

Lenaneong la Grain SA la Ntshetsopele ya Molemi ho teng mehato e mmedi ya botho. Mohato wa pele ke wa 'Setho sa Sehlopha sa Boithuto'. Setho sa sehlopha sa boithuto se tlamehile ho ba molemi ya hlahisang dijothollo tse ka tlasa ditone tse 250. Ditho tsohle tse ding di tlamehile ho ba balemi ba hlahisang dijothollo tse ilo mmarakwa. Baemedi ba dihlopha tsa boithuto ba lebatowa le leng le le leng ba kgethwa selemong se seng le se seng ho ba karolo ya Sehlopha se Sebetsang sa Ntshetsopele ya Molemi (*Farmer Development Working Group*). Nako ya tshebetso ya e mong le e mong wa baemedi bana ba dihlopha sa boithuto sehlopheng sena sa tshebetso ke nako ya selemo, mme batho bana ba ka nna ba kgethwa hape ka mora nako ya selemo. Baemedi ba dihlopha tsa boithuto ba kgethwang mabatoweng a bona ho ya sebetsa sehlopheng sa tshebetso ba na le matla a ho vouta sehlopheng sa tshebetso. Ditho tsa sehlopha sa boithuto ha ba kgethwe jwalo

ka baromuwa Sebokeng. Sehlopha ka seng sa boithuto se na le bonyane ditho tse leshome tse hlahisang dijothollo, mme molemi ka mong e ka ba setho sa sehlopha se le seng sa boithuto.

Hona ho fapanana le setho se lefang lekgetho la sona, mme ke qeto e ikgethileng ho ya ka qeto ya Seboka. Ho tjena hobane sepheo sa mokgatlo ke hore **ba bangata ba kenyelletswe** e le hore balemi ba bonyane hammoho le ba ntseng ba thuthuha ba be le lentswe; le hore le bona ba matlafatswe ka ntshetsopele ya boitsebelo (*skills*), le kwetliso le tataiso. Sepheo ke ho thusa e mong le e mong ho sa tsotellwe boholo ba polasi ya hae hore le yena a kgone ho sebetsa tsa polasi ya hae hantle ka moo a ka kgonang ka teng ho fihlella tlahiso e ntle.

Sepheo sa nako e telele ke ho thusa balemi ba nang le bokgoni ho ba balemi ba tileng kgwembong. Balemi bana ba bonahala ka palo ya ditone tsa dijothollo tseo ba di hlahisang, e leng ba welang sehlopheng sa ditho tsa '250 Ton Club'. Hantlentle bongata ba ditho tsena bo hlahisa ho fihla ditoneng tse 1 500. Balemi bana ba fihlela boemo ba katileho lenaneong la ntshetsopele ya molemi hobane ba fetohile Balemi ba Bahwebi ba Mehla e Metjha. Grain SA e tshepa hore balemi bana ba tla kena mokgatlong e le ditho tse lefang lekgetho la bona ka ho phethahala, tse kentseng letsoho mesebetsing yohle. Ditho tsa 250 Ton Club ke tse hlahisang ho feta ditone tse 250 tsa dijothollo ka selemo, tse lefang lekgetho lohole la tsona la botho, tse tshehetsang merero le sepheo sa Grain SA. Ditho tsa 250 Ton Club di ka nna tsa romelwa jwalo ka baromuwa Sebokeng. **Hore motho e be setho sa Lekgotla la Phethahatso boemong ba Naha ba Grain SA, molemi o tlamehile ho kgethwa e le morumuwa Sebokeng, mme o tlamehile ho 'una karolo e kgolo ya tjhelete ya hae e kenang e etswa temong e le ya tlahiso le mmaraka wa sejothollo.** (12.3).

### Seboka se sebetsa jwang?

Ho bohlokwa ho utlwisia hore **Seboka ke 'bore-na bo phahameng ka ho fetisia ba Grain SA'** ho ya ka molaotheho wa mokgatlo. Batho ba atisa ho etsa phoso ya ho nahana hore ke lekgotla la phethahatso la naha kapa komiti ya Tsamaiso, e leng ya borena bo phahameng haholo, empa mona ha ho jwalo. Hona ho hlakile, mme ho bohlokwa hore setho se be sedi haholo ha se kgetha motho hore e be moromuwa lebatoweng la hae, ya tla emela ditabatabelo tsa hae hantle Sebokeng. Baromuwa ba na le boikarabelo ba ho vouta tabeng e nngwe le e nngwe ya bohlokwa e amang mesebetsi ya mokgatlo mabapi le mosebetsi o etswang, boetapele ba mokgatlo le tsona diphetoho Molaothehong.

Moromuwa wa lona o tlamehile ho ba molemi wa sebele, ya hlahisang dijothollo tse yang mmarakeng, motho ya tsebang ditaba tsa temo lebatoweng la lona, motho ya kgonang ho utlwisia kgwebo ya mokgatlo, ya kgonang ho buella ditabatabelo tsa lona balemi. Molemi



ya yang sebokeng o tlamehile ho ba **moe-tapele ya tla ba molomo wa lona kopanong ya kakaretso**, ya tla tla boella balemi ba bang ba lebatowa la lona ditaba tse ileng tsa buuwa hammoho le diqeto tse ileng tsa etswa. Baromuwa ba lona ba lebatowa hantlentle ke bona balwanedi ba lona ba le Iwanelang boemong ba naha.

Taba ya bohlokwa ke ho ela hloko nako e ikgethileng e kenyelletseng Molaothehong mabapi le Balemi ba Dijothollo ba Mehla e Metjha e ileng ya behwa e le letshwao la Seboka la boikemisetso ba ho kopanya le balemi ba batho ba batsho: 'Mabapi le baromuwa ba bahwebi ba batho ba batsho tlahisong ya dijothollo Sebokeng, ho tla hlophisetswa baromuwa ba 32. Baromuwa bana ba ke ke ba kgethwa ho ya ka tlahiso kapa tefello ya lekgetho la dihlahiswa tsa bona mabatoweng a bona.' – (Ela hloko: Mona ho ameha baromuwa ba '250 Ton Club e tla kgetha selemo le selemo baromuwa ba 32 ho ya Sebokeng, nakong ya dikopano tsa selemo tse tshwarwang pele ho Seboka. Baromuwa ba 16 ba tla kgethwa lebatoweng la tshebeletso la botjhabela ha ba bang ba 16 bona ba tla kgethwa lebatoweng la tshebeletso la bophirimela. Baromuwa ba kgethiliweng ho ya Sebokeng ba tlamehile ho kgotsotsa dithoko tsa botja jwalo ka ha ho boletswe artikeleng (molaong) ya 5.1.4.'

### Ditho tsa 250 Ton Club (bahlahisi ba thuthuhang)

Ditho tsa 250 Ton Club tse:

- 5.1.4.1 Hlahisang ho feta ditone tse 250 tsa dijothollo mmarakeng;
  - 5.1.4.2 Lefang lekgetho le boletseng la botho le la thepa ya tsona ho Grain SA; le
  - 5.1.4.3 Tsitallelang sepheo sa Grain SA; Di na le tokelo ya botho ba Grain SA;
  - 5.1.4.4 Botho bo fumanwa ka mokgwa o hlatsweng Melawaneng.
  - 5.1.4.5 Ditho tsa 250 Ton Club di ka nna tsa kgethwa ho ya Sebokeng.
- Baromuwa bohle ba yang Sebokeng ba na le tokele ya ho voutela maemo a bohlokwa a boetapele,

e leng a modulasetulo le batlatsamodulasetulo ba babedi. Baromuwa Sebokeng ba na le boikarabelo ba ho voutela moemedi a le mong wa lebatowa hore e be setho sa Phethahatso na Naha.

### Phethahatso boemong ba Naha

Phethahatso ya Naha ke baemedi ba phahameng ka ho fetisia nakong eo Seboka se seng kopanong ka yona, mme ba tla tla taolo ya leano la kakaretso la Seboka. Ditho tsa Phethahatso boemong ba Naha di kgetha dibaka tse ikgethileng tsa bohlokwa moo di tla sebeletsa mokgatlo teng jwalo ka dihlopheng tse fapaneng tsa tshebetso. Ditho tsena di boetse di kgetha **Komiti ya Tسامaisو**. Hore mosebetsi wa letsatsi le letsatsi wa Grain SA o tswele pele, Komiti ena e tlamehile ho kgetha hara yona Komiti ya Tسامaisو, e leng modulasetulo le batlatsamodulasetulo ba babedi ba Phethahatso hammoho le bonyane ditho tse tharo (3) tsa tlatsetso tse filweng matla a itseng ho ya ka moo Phethahatso e ka ba fang ka teng nako le nako.

Komiti ya Tسامaisو e sebedisa matla ohle a Phethahatso nakong eo Phethahatso le Seboka di sa kopanang ka yona, empa ka nako tsohle Komiti e ikobela borena le matla a Phethahatso boemong ba Naha hammoho le matla a hodimodimo a Seboka.

### Qetelo

Nakong e tlang, re tla ke re shebe mafapha a fapaneng hammoho le mesebetsi ya mokgatlo. Ho molemong wa balemi bohle hore ba utlwisia le ho tshireletsa mokgatlo wa rona hore o kgone ho phethahatsa ponelolepele ya ona le ho tshireletsa ditabatabelo tsa balemi bohle tikolohong ena ya phehisano mebarakeng ya lefatshe, ha re ntse re shebane le diphehetso tse ngata tsa phetoho dipolotiking le tikolohong.

**Ditaba tsena re di kumelwa ke Jenny Mathews, mophehisi ho tsa Pula Imvula. Ho tseba haholvanyane romella e-meile ho jenjonmat@gmail.com.**

# Grain SA e buisana tjena le...

## Johannes Ntsimane



Takso ya ho ba molemi ya hlwahlw ka ho fetisia ya thuthuhang wa Taung, e bile morero wa dilemo tse hlano wa Johannes Ntsimane. Monna enwa ya nang le mavello, ya tshephalang, ya sebetsang ka thata, temo ke bophelo ba hae, mme o dumela hore ha o etsa dintho ka nepo, o tla ya hole ka bophelo.

### O sehwai hokae, dihekthareng tse kae? O sehwai sa eng?

Ke mona Taung Proveng ya North West Province, mme hajwale ke sehwai dihekthareng tse 10 tsa masimo moo re kopanetseng dihekthara tse 20 tsa pivot. Ke kopanetseng pivot le sehwai se seng moo sehwai ka seng se nang le dihekthara tse 10. Hajwale ke kene konterakeng ya ho jala poone e tshehla, mme ke rerile ho jala kgarese nakong ya mariha.

### Ke sefe se o fang tjeseho/mafologolo?

Ke ne ke le molemi feela ya iketsetsang dintho ka mokgwa wa sekalekale, ke sa tsotelle dintho tse nyane tse ka amang temo ya ka. Empa haesale Grain SA e fihla Taung, ke bile le tjeseho e kgolo e ileng ya etsa hore ke hlokomele polasi ya ka hobane ke yona e nke-nyetsang dijo ka lapeng. Ke ile ka lemoswa hore temo ke kgwebo le hore ke tshwanetse ho sebetsana le yona jwalo ka kgwebo. Ke ne ke sa tsebe hore ke tshwanetse ho etsa ditekanyetso tsa tlhahiso ya ka le ho boloka tjhelete e itseng bakeng sa sehla se hlalhamang. Ho nthusitse

haholo ho tseba mokgwa wa ho lekanya dintho le ho etsa kgetho e nepahetseng temong ya ka.

### Hlalosa matla le bofokodi ba hao

Ke kgona ho sebetsa ke le mong ha ho hlokahala empa ke ntse ke kgona ho sebetsa le ba bang. Ke na le mavello e kgolo, e leng se mphang matla nakong ya mathata le ho ba le tshpo ya hore dintho di tla loka. Ke motho ya tshephalang, mme ke lebelletse hore ba bang le bona ba be jwalo, e leng se sa etsahaleng ka mehla. Ha motho a sa tshephale ho nna, ke kgona haholo hoo nka nnang ka tlola meedi ya maikutlo a ka.

### Kuno ya hao e bile jwang ha o ne o simolla ka temo? Dikuno tsa hao di eme jwang hajwale?

Ke ne ke tlwetse ho jala lesere empa qetellong ke bile le thahasello tlhahisong ya dijothollo. Ke qadile ka tlhahiso ya lesere le neng le mpha kuno ya ditone tse 67,8 mariha. Tlhahiso ya ka ya poone e mphile ditone tse 82. Lesere le kotutsweng kgweding ya Tshitwe le mphile ditone tse 55,6. Hajwale ke lebelletse ditone tse ka bang 90 tsa poone – haeba tshwaetso e mpe ya tlaemet e ke ke ya ntshitisa.

### O nahana hore sa sehlooho se kentseng letsoho katlehong le kgatelopeleleng ya hao e bile sefe?

Nako e ngata ya ka ke dula ke le masimong ke shebana le tshenyo ya mahlape, e leng bona bothata bo boholo. Hape ke rata ho botsa di-

potso dinthong tseo ke sa di tsebeng. Hangata ha tshenyo e le teng kapa ntho e nngwe e eo ke esong ho e bone polasing, ke batla thuso ya mohokahanyi wa ka. Ka mokgwa ona ke a tseba hore dintho di tsamaya hantle. Ke entse hore temo e be bophelo ba ka le hoja ke se na mehlodi yohle ho etsa ka moo ke ratang ka teng.

### Ke kwetliso efe eo o seng o e fumane, mme ke efe eo o lakatsang ho ba le yona?

Ke kgonne ho ba teng thutong e latelang ya Grain SA: Tlhahiso ya koro, tlhahiso ya lesere, Temo ya Phaello, Tlhokomelo ya Terekere le Disebediswa tsa Temo hammoho le Ntshetsopele ya Boitsebelo: Ho tjheselletsa ditshepe le Tsa Tlhokomelo ya Pivot le Pomo. Dithuto tsena di bohlokwa haholo hobane temo ya rona ke e tlasa nosetso.

### O ipona o le hokae nakong ya dilemo tse hlano? O rata ho fihlella dife?

Ke batla ho ipona ke tswetse pele temong, mme ha ho kgonahala ke kgone ho hira masimo a mang ho eketsa tlhahiso ya ka. Tlhahiso ya dijothollo e bohlokwa ho nna ka ha ke batla ho ba molemi ya hlwahlw ka ho fetisia wa dijothollo mona Taung. Nakong e tlang ke laka-tsa ho ba le metjhine ya ka le ho itshebeletsa ka bona. Hape ke batla ho ba thoko le taba ya ho hira borakonteraka – ka mokgwa ona ke tla be ke fihlellsetse ho hoholo.

### Keletso ya hao ke efe ho balemi ba ntseng ba thuthuha?

Balemi ba bangata ba batjha ba lahlela thaole kapele hobane ha ba na mavello. Temo ha se ntho eo o ka tsoha borokong, wa e etsa, mme wa ba radimilione ka ho panya ha leihlo. Ke ntho e nkang nako le ho tsepamisa maikutlo ho seo o se ratang le seo o se etsang. Ka ho etsa dintho ka nepo, o ka iphumana o le hole haholo. Balemi ba batjha ba tlamehile ho ba le mavello, ho etsa dintho ka nepo le ho mamela dikeletso tsa bahokahanyi ba bona ba ntshe-tsopele. Ke yona qha! ntho e hlokalang.

Ditaba tsena re di kumelwa ke Julius Motsoeneng, Mohokahanyimmoho wa Ntshetsopele ya Lenaneo la Ntshetsopele ya Molemi la Grain SA, North West. Ho fumana lesedi le batsi romella e-meile ho julius@grainsa.co.za.

# HO MOLEMO HO BA MOHIRI WA SEBELE



**D**ipaterone tse sa tlwaeleheng tsa maemo a lehodimo le komello; mebaraka e sa tshephahaleng ya tseo re di rekisang – dilemo tse sa tswa feta e bile tse boima moo balemi ba ileng ba hula ka tlhako tsa morao phaellong ya bona.

Ka baka la ikonomi e amang le ona mapolasi, balemi ba ile ba qobelleha ho fokotsa ditjeho tsa tse kenngwang mobung. **E nngwe ya tsa se-hlooho hara tsona ke mosebetsi.** Ditjeho tse nnileng tsa phahaha tsa meputso di nnile tsa kgema mmoho le ntlatfato ya phahello dikgwbong tsa temo, mme balemi ba ile ba tlameha ho fokotsa basebetsi ba bona. Ho bille bohlokwa ho manejara wa polasi ho ba le sehlopha se matla sa basebetsi ba nang le tjheseho le mafolofolo, ba

shebang mosebetsi wa bona e le o kgotsofatsang, o nang le bokamoso le tshireletso malapeng a bona. Basebetsi bana ba tshwanetse ho ba batho ba inehetseng ka hohle temong, ba ratang mosebetsi ka dipelo tsohle. Nnete ke hore hona ho ka fihlellwa feela tlasa boetapele bo botle.

### Moetapele wa makgonthe

Moetapele e motle ke motho ya nang le ponelopele ya bokamoso. A ka kanya sebete le tshepo sehlopheng sa hae le ho etsa hore se dumele hore kgonahalo e teng e ka etsang hore sehlopha se fihlelle tse se neng se hanaha hore di ke ke tsa fihlellwa. Moetapele wa sebele ke ya kenyang tshepo le sebete hore sehlopha se sebetse ka matla ho fihlella sepheo sa kgwebo. Mopresidente wa Amerika, Eisenhower o kile a re: ‘O se ke wa

etella pele ka ho otla motho hlohung. Hono ke ho otla, ha se boetapele! Moetapele wa sebele o tsepamisa maikutlo puisanong ya sebele le ho tsamaya mmoho le batho. O etsa hore basebetsi ba ikutlwe ba ananelwa le ho ba le seriti ka nako tsohle. Moetapele wa sebele hape o motle jwalo ka sehlopha seo a se kgethang ho sebetsa le yena.

### Kgiro – kgetha sehlopha se lokileng

Dikamano tse ntle di qala mane puisanong le mosebetsi ya tla hirwa. Jwalo ka Manejara dikamong le batho, ntla ha bohlokwa ke ho tisa hore motho ya hirwang o na le boitsebelo ba mosebetsi, e leng se tla o thusa le ho nolofatsa bophelo ba hao ka ho kenyelletsa motho eo sehlopheng sa hao. Mapolasi ha a sa kgona ho sebetsa ka batho ba se nang tjheseho kapa sepheo. Hape ke boikarabelo ba Manejara ho hlaosetsa mohiruwa ka ho hlaka hore se lebelletsweng ho yena ke sefe mabapi le ho nama ha mosebetsi le dihora tsa mosebetsi. Ka hoo, ntla ha bohlokwa ke ho buisana ka tse lebelletsweng mosebetsing ho tiisa hore ho ke ke ha eba teng pherekano ya letho hamorao. Wena mosebetsi o tshwanetse ho hlakelwa mabapi le tse lebelletsweng ho wena mosebetsing hammoho le moputsong wa hao. Ha ho letho le phoso ho bua ka thata le mosebetsi ya sa sebetseng ho ya ka moo ho dumellanweng ka teng, empa mehato yohle ya kgalemo e tshwanetse ho ba ya mnene, e sa yeng ka leeme. Mehato ena e tshwanetse ho ba e thehilweng ditataisong tse ngotsweng ka ho hlaka, tse ileng tsa utlwisiswa.

### Etsa se nepahetseng

Mona Afrika Borwa maemo a motheho a kgiro ya basebetsi ba mapolasi temong a teng molaong, mme ke boikarabelo ba manejara e mong

## Pula Imvula's Quote of the Month

*'In essence, if we want to direct our lives, we must take control of our consistent actions. It's not what we do once in a while that shapes our lives, but what we do consistently.'*

~ Tony Robbins

## Bahlophisi

### GRAIN SA: BLOEMFONTEIN

Suite 3, Private Bag X11, Brandhof, 9324  
7 Collins Street, Arboretum  
Bloemfontein  
► 08600 47246 ▶  
► Fax: 051 430 7574 ▶ [www.grainsa.co.za](http://www.grainsa.co.za)

### MOHLOPHISI YA KA SEHLOHONG

Jane McPherson  
► 082 854 7171 ▶ [jane@grainsa.co.za](mailto:jane@grainsa.co.za)

### MOHLOPHISI WA PHATLALATSO

Liana Stroebel  
► 084 264 1422 ▶ [liana@grainsa.co.za](mailto:liana@grainsa.co.za)

### MORALO, TLHOPHISO LE HO PRINTA

Infoworks  
► 018 468 2716 ▶ [www.infoworks.biz](http://www.infoworks.biz)



### PULA/IMVULA E FUMANEHA KA DIPUO TSE LATELANG:

Sesotho,  
English, Afrikaans, Setswana,  
Sesotho sa Leboya, Sezulu le Sesotho.

### Lenaneo la Grain SA la Ntshetsopele ya Molemi

### BAHOKAHANYI BA NTSHETSOPELE

Danie van den Berg  
Foreisetata (Bloemfontein)  
► 071 675 5497 ▶ [danie@grainsa.co.za](mailto:danie@grainsa.co.za)

### Johan Kriel

Foreisetata (Ladybrand)  
► 079 497 4294 ▶ [johank@grainsa.co.za](mailto:johank@grainsa.co.za)  
► Ofisi: 051 924 1099 ▶ Dimakatso Nyambose

### Jerry Mthombothi

Mpumalanga (Nelspruit)  
► 084 604 0549 ▶ [jerry@grainsa.co.za](mailto:jerry@grainsa.co.za)  
► Ofisi: 013 755 4575 ▶ Nonhlanhla Sithole

### Jurie Mentz

Mpumalanga/KwaZulu-Natal (Louwsburg)  
► 082 354 5749 ▶ [jurie@grainsa.co.za](mailto:jurie@grainsa.co.za)  
► Ofisi: 034 907 5040 ▶ Sydwell Nkosi

### Graeme Engelbrecht

KwaZulu-Natal (Louwsburg)  
► 084 582 1697 ▶ [graeme@grainsa.co.za](mailto:graeme@grainsa.co.za)  
► Ofisi: 034 907 5040 ▶ Sydwell Nkosi

### Ian Househam

Eastern Cape (Kokstad)  
► 078 791 1004 ▶ [ian@grainsa.co.za](mailto:ian@grainsa.co.za)  
► Ofisi: 039 727 5749 ▶ Luthando Diko

### Liana Stroebel

Western Cape (Paarl)  
► 084 264 1422 ▶ [liana@grainsa.co.za](mailto:liana@grainsa.co.za)  
► Ofisi: 012 816 8057 ▶ Hailey Ehrenreich

### Du Toit van der Westhuizen

North West (Lichtenburg)  
► 082 877 6749 ▶ [dutoit@grainsa.co.za](mailto:dutoit@grainsa.co.za)  
► Ofisi: 012 816 8038 ▶ Lebo Mogatlanyane

### Julius Motsoeneng

North West (Taung)  
► 072 182 7889 ▶ [julius@grainsa.co.za](mailto:julius@grainsa.co.za)

Articles written by independent writers are  
the views of the writer and not of Grain SA.

## Ho molemo ho b a mohiri wa sebele

le e mong wa polasi ho etsa bonneta ba hore o tseba le ho utlwisa molao oo le hore o ikoko-bellelsa ona. Meputso e tlasetlase e boela e hlophiswa selemo le selemo. Ena ha se ntho eo ho ka buisanwang ka yona pakeng tsa manejara le mosebeletsi hobane ke qeto ya molao eo ho tshwanetseng ho ikamahanngwa le yona.

### Tjheseho

Le hoja moputso e le ntlha ya bohlokwa, empa ha se yona feela e fang mosebeletsi tjheseho. Boithuto bo bontshitse hore le hoja batho ruri ba sebeletsa moputso, empa ba boetse ba sebeletsa le moeelo bophelong ba bona. Ka mantswe a mang, kgotsofalo ya mosebetsi le tseo ba di phehellseng, tse ba fang tjheseho, di eketsa tjheseho ya bona le tlhahiso ya bona mosebetsing. Jwalo ka manejara o tshwanetseng ho sheba dintho tse ding tse ka kenyang tjheseho basebetsing ba hao. Nako ya ho shebana le mathata a batho ke e nngwe ya tse hodimodimo lenaneng la dintho tse fokotsang tjheseho basebetsing. Na o ka ba fa nakonyana e ka thoko ka mora ho sebetsa ka thata ho jala kapa ho kotula? Na o ka ba fa tse ding tsa dijothollo e le moputso wa ho anabela mosebetsi wa bona le hore ba ikotulele lethonyana leo e leng la bona? Ho bohlokwa ho tadima mosebeletsi e mong le e mong ka ho ikgetha e le ya nang le semelo sa hae se fapaneng le sa ba bang, le moetlo wa hae o fapaneng le wa ba bang, le ditlhoko tsa hae tse ikgethileng hammoho le ditabatabelo tsa hae tse ikgethileng. Ntlha e nngwe e ka ananelwang ke ya ho mo thoholetsa mabapi le mosebetsi o motle oo a o entseng kapa ho behela nako e itseng ka thoko ya ho buisana le yena difahleho di tadi mane.

### Kwetliso mosebetsing

Mohwebi Richard Branson o re: 'Kwetlisa batho hantle e le hore ba ka nna ba itsamaela, ba tshware hantle hoo ba ka keng ba itsamaela.' Ntshetsopele ya boitsebelo (tsebo ya mosebetsi) le kwetliso di wela mokgaheleng wa ho ba le tjheseho. Basebetsi ba bangata ba a kgothala, mme ba thabela ho ithuta dintho tse ntjha le ho fumana lengolo la thuto eo ba bileng ho yona. Na o se o kile wa nahana taba ya ho romella basebetsi ba hao thutong e nngwe ya tsa Grain SA ya Tlhokomelo ya Terekere ho tsa Ntshetsopele ya Molemi kapa e nngwe ya dithuto tsa Selelekela ya tsa Metheho ho tsa Dijothollo? Dikhampanhi tse ngata tsa dikhemikhale le tsa manyolo di fana ka dithuto tsa kwetliso, mme di phahamisa kwetliso ya basebetsi ba hao mabapi le ho sebedisa dihlahiswa. Kgolo ya botho le ho ikutwa motlotlo (tswelopele) di kgotsofatsa tlhoko ya motheho ya motho.

### Taba ya batho

Ho teng tekatekano e itseng, e tshwanetseng ho fumanwa pakeng tsa se leng molemo kgwebong le se leng molemo bathong ba hirilweng ho ntshetsa pele kgwebo. Ho a kgonahala hore molemi a ahe kgwebo e atlehileng le ho bopa tikolohlo e ntle ya mosebetsi oo basebetsi ba leng motlotlo ka yona. Ena ke e theilweng nneteng ya hore sa bohlokwa ke batho le hore basebetsi ha se feels batho ba hirilweng – ke batho ba tshwanetseng ho ikutwa e le batho ba ananelwang, ba thabelwang. Batho ke dibopuwa tse ratang ho mamelewa le hore ditlhahiso tsa bona ke tsa bohlokwa. Wena jwalo ka manejara o batla batho ba sa emang nqa e le nngwe, ba futahaneng mangwele, empa o batla batho ba ithutang, ba holang. Haeba o sitwa ho fa basebetsi ba hao menyeta e jwalo, o tla lemoha hore basebetsi ba nang le tjheseho ba a o nyahlatsa, ba ikela moo magkulo a matala a leng teng – mme hona e tla ba tahleheloa ya hao! Ha seholpha se tshwarwa hantle le ho fuwa meputso ka mekgwa e mengata ntle le meputso ya bona ya kgwedi, kapelenyana ba bang ba tla utlwela hore basebetsi ba hao ke ba thabileng. Ka mokgwa ona o tla kgona ho bopa seholpha sa basebetsi ba sebele ba tla kenya boleng le ho o thusa ho fihlella sepheo sa hao.

Diapatliso di bontshitse hore ha re sheba bahiri ba ka seholong ho toboketswa matshwao a mahlano a tlwaelehileng, e leng:

1. Boetapele bo nang le tjheseho;
  2. Semelo se ikgethileng sa khamphani seo beng ba sona ba leng motlotlo ka sona;
  3. Tsepamiso ya maikutlo talenteng e ntseng e hola;
  4. Maikutlo a matla a boikarabelo, e leng e mong le e mong o tseba se lebelletsweng ho yena le hore mosebetsi wa hae o ananelwa ka nepo; le hore
  5. Diltwaelo tse ntle tsa manejara le basebetsi tse bontshang kananelo ya batho le ho mamele maikutlo le dikeletso tsa basebetsi.
- Ho ba manejara ke leeto le sa emang empa le ntseng le tswela pele le ho fetoha ntle le pelaelo ya letho, e leng seholpha se matla sa basebetsi se tla nne se fane ka tshebetso e ntle – le diphetho tse ntle ditjheleteng. Etsa boiteko, o ke ke wa itshola!

**Ditaba tsena re di kumelwa ke Jenny Mathews,  
mophehisi ho tsa Pula Imvula. Ho tseba  
haholvanyane romella e-meile ho  
[jennonmaf@gmail.com](mailto:jennonmaf@gmail.com).**